

Na uređenim zelenim površinama, sportskim terenima i sadržajima za rekreaciju postaviti zelene otoke manjih kapaciteta koji će se uklapati u prirodnji ambijent i koji će činiti set korpi u kojima će se odvajati papir, staklo, plastika i miješani otpad.

#### Član 9.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbiđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

#### Član 10.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta, a u skladu sa članom 64. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17, 1/18).

#### Član 11.

Projektna dokumentacija za realizaciju stambenih objekata, univerzalne sportske plohe i dječjeg igrališta mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente građevina i radova na okolnom terenu na osnovu inženjerskogeološkog i geotehničkog izveštaja, koji treba biti urađen od strane ovlaštene firme ili institucije.

Statički proračun građevina mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8° MCS.

Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema, a upotrebljena dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući.

#### Član 12.

U postupku donošenja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi stambene objekte, univerzalnu plohu i dječje igralište, moraju biti isprojektovani i izvedeni prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uslovima, prostornim standardima i normativima za otaklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedска pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).


#### Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-536/23-1b  
02. februara 2023. godine

Predsedavajući  
**Tarik Stambolić**, s. r.

Iliđa



Na osnovu člana 25. Stav (8) i člana 34. stav (1) i člana 39. stav (2) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17), i člana 19. i 28. Statuta Općine Iliđa - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/10, 18/16), Općinsko vijeće Iliđa, na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 02.02.2023. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA**  
**REGULACIONOG PLANA "STARI STUP"**  
**- PO SKRAĆENOM POSTUPKU -**  
**STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI NA**  
**GRAĐEVINSKIM PARCELAMA "104" I "105"**

**Vrsta Plana****Član 1.**

Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Stari Stup" ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/06, 23/12, 12/13, 13/17 i 32/22) - izgradnja stambeno-poslovnih objekata na građevinskim parcelama u Regulacionom planu označenim kao "104" i "105", u ulici Hifzi Bjelevca br. 7, po skraćenom postupku - u daljem tekstu: Plan.

**Granice područja za koje se Plan radi****Član 2.**

Granica obuhvata izmjene polazi od tromede parcella k.č. br. 134, 118 i 120/2, potom produžava na jugozapad, te sjever idući planiranom saobraćajnicom koja ujedno ide preko parcella k.č. br. 120/2, 119 i 118 i dolazi do tačke br. 1 koja se nalazi na parcelli k.č. br. 118, a ima koordinate y=6526320, x=4855824. Granica se potom lomi na istok sijekući u pravoj liniji parcella k.č. br. 118, 116/2, 117/2 i dolazi u tačku br.2 sa koordinatama y=6526391, x=4855829, a nalazi se na medji između parcella k.č. br. 117/2 i 135/2, skreće na jug međama parcella k.č. br. 117/2 i 118 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeо.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Stup, Općina Ilidža.

Površina obuhvata iznosi P=0,9 ha.

**Vremenski period za koji se Plan donosi****Član 3.**

Plan se donosi za period do donošenja novog planskog dokumenta.

**Smjernice za izradu Plana****Član 4.**

Plan se vrši na vlasničkim parcelama (parcele označene kao k.č. br. 118 K.O. Stup (kat.stanje), što odgovara k.č. br. 1903/1, 1903/20, 1903/23, 1903/44A, 2374/30 SP\_Butmir Donji (z.k. stanje)).

Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Stari Stup" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/06, 23/12, 12/13, 13/17 i 32/22), vrši se u granicama gore navedenog obuhvata, a u cilju stvaranja planskog predviјeta i definisanja urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na građevinskim parcelama u Regulacionom planu, označenim kao "104" i "105".

Kod izrade Izmjena i dopuna Plana neophodno je sagledati sve parametre koji utiču na projekciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline, analizirati prirodne i stečene uslove u prostoru, analizirati promjene u prostoru u odnosu na važeći Regulacioni plan "Stari Stup", te dati sintezu postojećeg stanja za područje obuhvata u skladu sa članom 60. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/04, 50/07 i 84/10).

Prilikom izrade urbanističkog rješenja Izmjena i dopuna Plana, pridržavati se slijedećih urbanističko-tehničkih uslova:

- na građevinskim parcelama "104" i "105" planirati stambeno-poslovne objekte u skladu sa prostornim mogućnostima i adekvatnim distancama prema

- susjednim parcelama, odnosno objektima, a unutar građevinskih linija definisanih važećim Planom;
- maksimalna spratnost planiranih stambeno-poslovnih objekata ne smije prelaziti P+5;
- procenat izgrađenosti (Pi) građevinske parcele "104" može iznositi do 60%, uz maksimalni koeficijent izgrađenosti (Ki) 2,5;
- procenat izgrađenosti (Pi) građevinske parcele "105" može iznositi do 45%, uz maksimalni koeficijent izgrađenosti (Ki) 2,0;
- u okviru građevinskih parcella planirati prizemlje poslovne namjene, koje služi kao postament za stambene etaže, koje se mogu formirati kao samostalni stambeni kubusi (lamele), poštujući udaljenost i vizure prema postojećim i planiranim objektima na susjednim parcelama;
- spratna visina prizemlja (poslovnog prostora) maksimalne visine do 4,2 m, te etaža stambenog dijela objekta do maksimalno 2,9 m (konstruktivna visina etaže se mjeri od kote gotovog poda jedne, do kote gotovog poda sljedeće etaže);
- potrebno je da distanca između naspramnih fronti (glavna fasada) stambenih kubusa iznosi 18 - 20 m;
- gabarit objekta ne može ni jednim svojim dijelom izaći izvan utvrđene građevinske linije, uključujući i nadstrešnice, odnosno natkriveni balkoni (lode) mogu biti samo samo u okviru zadane građevinske linije;
- krovne plohe rješavati primjenom ravnog krova;
- u okviru vlasničke parcele predviđjeti izgradnju podzemne garaže/parking prostora za potreban broj parking mjestra, u skladu sa važećim Regulacionim planom i planiranim sadržajima (1 parking mjesto-1 stambena jedinica, za poslovni sadržaj 1 parking mjesto na 60 m<sup>2</sup> BGP-a);
- površina podzemnih etaža može biti veća od tlocrte površine objekta, uz povlačenje minimalno 2 m od granice građevinske parcele, ukoliko se ne remeti osnovna funkcija komunalne infrastrukture i ne zahtjeva izmještanje njihovih vodova, te ne ugrožava objekte na susjednim parcelama;
- neizgrađeni dio površine parcella treba biti prirodno tlo hortikulturno uređeno, kao i opremljeno stazama sa elementima urbanog mobilijara;
- potrebno je zadržati koncept saobraćajne mreže definisan važećim Regulacionim planom, kako položajno tako i po gabaritima;
- saobraćajno povezivanje lokaliteta koji je predmet izmjena i dopuna plana, obezbjediti preko saobraćajnice koja se nalazi sa zapadne strane parcella u skladu sa važećim Regulacionim planom "Stari Stup";
- pješačke komunikacije planirati u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja;
- ispoštovati propise o preglednosti na svim saobraćajnicama u obuhvatu, a posebno u zonama raskršća;
- potrebno je ažurirati geodetsku podlogu u vektorskem digitalnom obliku u mjerilu 1:1000, sa ažurnim podacima o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;
- neophodno je obezbjediti Detaljni geotehnički izvještaj (digitalni i analogni oblik) koji podrazumjeva izvođenje detaljnih geotehničkih

radova na mjestu buduće izgradnje objekata koje, prema Zakonu o geološkim istraživanjima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, čl. 22.), izvodi privredno društvo koje je registrovano za ovu djelatnost kod mjerodavnog suda, a koja ima rješenje Federalnog ministarstva energije, ruderstva i industrije o ispunjavanju uslova za bavljenje registriranim djelatnošću iz oblasti geologije. Broj i dubinu bušotina određuje privredno društvo koje bude angažovano za izradu Detaljnog geotehničkog izvještaja u zavisnosti od geoloških, geomorfoloških, geotehničkih, hidrogeoloških i seizmičkih karakteristika terena, egzogenih procesa i pojava, dubine fundiranja objekata i ostalih parametara koji utiču na stabilitet terena. Također, prema navedenom Zakonu potrebno je obezbjediti i Reviziju Detaljnog geotehničkog izvještaja;

- priključke na infrastrukturnu mrežu utvrđenu važećim Planom projektovati u saradnji sa nadležnim javnim komunalnim preduzećima;
- implementirati planska usmjerenja iz "Elaborata o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom općine Ilič" koja su definisana u saradnji Općine, KJKP "RAD" i Zavoda za planiranje razvoja KS;
- prije usvajanja Izmjena i dopuna Plana pribaviti saglasnost na isti od strane svih nadležnih organa i institucija u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17, 1/18) i ostalim provedbenim propisima i općim aktima nadležnih organa, kojima se određuju odgovarajući zaštitni infrastrukturni pojasevi i ostala pitanja po kojima je potrebna saglasnost nadležnih organa u postupku odobravanja promjena i zahvata u prostoru;

#### Rokovi za pripremu i izradu Plana

##### Član 5.

Rokovi za pripremu i izradu Plana su slijedeći:

- Odluka o pristupanju izradi Plana: februar 2023. godine
- Prijedlog Plana: 30 dana od obezbjeđenja podloga i IG izvještaja i od objavljivanja Odluke u Službenim novinama Kantona Sarajevo - mart 2023. godine
- Javna tribina (upoznavanje javnosti): u trajanju od 15 dana od isporuke Prijedloga Plana.
- Usvajanje Plana: 40 dana nakon završetka Javne tribine.

#### Način osiguranja sredstava za izradu Plana

##### Član 6.

Izrađa Plana se radi na način da troškove izrade Plana u dostavljenom iznosu od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo obezbjedi Općina Ilič putem krajnjeg Investitora.

Način plaćanja: avans u iznosu 50% po potpisu Ugovora, 50% po isporuci Prijedloga Plana.

#### Nosilac pripreme Plana i Nosilac izrade Plana

##### Član 7.

Nosilac pripreme Plana je Načelnik Općine Ilič.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

#### Donošenje Plana

##### Član 8.

Nosilac izrade Plana će izraditi Prijedlog Plana i dostaviti ga Nosiocu pripreme Plana. Nosilac pripreme Plana utvrdit će Prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje.

##### Član 9.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja planiranja.

##### Član 10.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-536/23-2

02. februara 2023. godine

Predsjedavajući  
**Tarik Stambolić**, s. r.



IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA "STARI STUP", 1:1000  
("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 29/06, 23/12, 12/13, 13/17 i 32/22.)

GRANICA OBUIHVATA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STARI STUP"  
Stambeno-poslovni objekti na građevinskim parcelama "104" i "105"

Pobuhvata = 0,9 ha

#### Općinski načelnik

U skladu sa članom 3. i 5. Pravilnika o utvrđivanju načinu vođenja Registra budžetskih korisnika budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/14), članom 2. i 4. Odluke o upostavci Registra budžetskih korisnika Općine Ilič br. 06-14-2428/18 od 09.05.2018. godine, upostavlja se

#### REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA OPĆINE ILIDŽA ZA 2024. GODINU

Redni broj budžetskog korisnika iz Registra (RBK broj)	Naziv budžetskog korisnika	ID broj	Adresa budžetskog korisnika
01	05	09	10
01	OPĆINA ILIDŽA	4200319720000	Butmirsk a cesta br. 12